

Mpho ya Sisanda



Pale ka Gcina Mhlophe

Ditshwantsho ka Jiggs Snaddon-Wood

Kamehla ha Sisanda ya dilemo di robedi a fihla lapeng ho tswa sekolong, o hlobola diaparo tsa hae tsa sekolo, a je dijo tsa motsheare mme a bapale papadi ya morabaraba le ntatemoholo wa hae. Ba natefelwa haholo ke ho tsamaisa “dikgomo” tsa bona ho potoloha letlapa hoo a qetellang a sa batle ho emisa. Empa ntatemoholo a mo hopotse hore o batla ho ba motsamaisi wa banka ka tsatsi le leng ha a se a hodile.

“O tla ba yena jwang ha o sa ye sekolong se phahameng?” ho rialo ntatemoholo wa hae a swaswa.

Sisanda o itshehela feela. “Ke tla ya sekolong se phahameng ke be ke ye le yunivesiting. Ke kahoo ke sebetsang ka thata tjena sekolong!”

Sisanda o molelele ho feta dilemo tsa hae – o futsitse ntatae. Sefahleho sa hae se tjhitja le pososelo ya hae e ntle ke tsa mmae. Ka bobedi batswadi ba hae ba tsoha ka matjeke kamehla ho ya mosebetsing polokelong ya diphoofolo tse hlaha e haufi le moo.

Ka nako eo Sisanda le metswalle ya hae ba qalang sekolo ka yona, ho be ho se ho tlide dihlopha ka dihlopha tsa bahahlaudi ho tla bona diphoofolo tse kgahlisang ka ho fetisia tsa Afrika.

Bakeng sa letsatsi la hae la tswalo le fetileng, Sisanda o ile a fumana mpho e ikgethang – batswadi ba hae ba ile ba fumana tumello ya hore a ka tshwarela moketjana wa hae serapeng sa diphoofolo. Dithuhlo tsa moo di ne di makaletse sehlopha sena sa batho. Di ne di otolla melala ya tsona e melelele ho bona moketjana hantle mme e ne eka di kgaletse le kuku ya letsatsi la tswalo! Sisanda o ne a rata dithuhlo tseo. Kaofela diphoofolo di ne di kgethehile ho yena, empa e ne e le dithuhlo tse kgutsitseng le tse bonolo tse hapileng pelo ya hae. O ne a ka qeta letsatsi lohle a di shebelletse.




Ka tsatsi le leng ka Labohlano, ntate wa Sisanda a fihla hae pele ho nako a etswa mosebetsing. O ne a shebahala a saretswe haholo.

“Molato ke eng, Ntate?” ha botsa Sisanda.

“Kajeno seholpha sa dinotshi se ile sa loma mme thuhlo,” ha hlalosa ntata Sisanda. “Hlooho ya hae e ne e ruruhile hohle ka lebaka la ho longwa hoo mahlo a hae a matle a neng a kwalehile. Re lekile tsohle ho mo thusa, empa ho ne ho sa thuse letho – o ile a shwa. Mme taba e bohloko ka ho fetisia ke hore o ne a ena le namane e nyane e ntseng e mo hloka.”

“Tjhe bo!” ha rialo Sisanda a qala ho lla. “Ekare ho ka be ho ena le ho hong hoo nka ho etsang. Ledinyane la thuhlo le lona ke a kgolwa le ntse le lla jwalo ka nna tjena.”



Sisanda a lla, a lla. Mmae o ile a leka ho mo tshedisa. O bile a ba a balla Sisanda pale ya bobedi ka nako ya ho robala ho mo thusa ho lebala kamoo a utlwileng bohloko ka teng bakeng sa ledinyane la thuhlo. Qetellong, Sisanda a kgaleha a ntse a mametse lenseswe la mmae.

Tsatsing le hlahlamang hoseng Sisanda a tsoha a ena le mohopolo o itseng!

“Na nka ya le lona mosebetsing kajeno?” a botsa ntatae. “Ke na le mpho bakeng sa ledinyane la thuhlo.”

Batswadi ba hae ba shebana, ba bososela mme ba re, “Ee, ho lokile o ka tla le rona.”

E ne e le letsatsi le futhumetseng empa maru a kwahetse. Dintho tsohle tse serapeng sa diphoofolo di ne di kgutsitse ka tsela e sa tlwaelehang.

“Ke nahana hore letsatsi ha le a tjhaba kajeno hobane le utlwisitswe bohloko ke ledinyane la thuhlo,” ha rialo Sisanda.


Tlou e kgolohadi ya tjamela ba lelapa ba fetang moo.

“Mohlomong e makaletse hore ke hobaneng ha ngwananyana eo a tlide mosebetsing le batswadi ba hae,” ha rialo mma Sisanda.

Sisanda a oma ka hlooho. “E tla makala ha e fumana lebaka,” a nahana jwalo.

Ba fumana ledinyane la thuhlo le eme le le leng. Molala wa lona o kebeselang o ne o leketlile mme mahlo a lona a maholo a sootho a ne a shebahala a le bodutu. Sisanda a atamela ho lona haholo kamoo a ka kgonang. A bula mokotlana wa hae o monyane mme a ntsha buka. Mme batswadi ba hae ba makala ha a qala ho balla ledinyane la thuhlo. La thintsha hlooho ya lona la sheba kamoo lentswe le tswang ka teng mme la mamela jwaloka haeka le utlwissa ditaba kaofela. Qalong batswadi ba Sisanda ba ne ba nahanne hore ho balla thuhlo e ne e le ntho e sa tlwaeleheng, empa ba fetola mehopolo ya bona ha ba bona kamoo e shebahalang e ena le kgotso ka teng – mahlo a yona a bonolo a shebile Sisanda.

“Pale ya ka e ile ya etsa hore le ikutlwe betere,”
Sisanda a bolella ntatemoholo wa hae ha a fihla lapeng.



Sisanda o ile a nna a etela ledinyane la thuhlo matsatsi a mang kamora sekolo le mafelong a beke. Mme nako le nako ha a ya teng, o ne a nka pale e nngwe ho ya le balla yona. Metswalle ena e mmedi e metjha e ne e shebahala hantle mmoho hoo bahahlaudi ba fetang ba neng ba bile ba ba nka ditshwantsho.

Butlebutle thuhlo e nyane ya nna ya hola ya eba le matla. Batho ba serapeng sa diphoofolo ba ne ba hlile ba e hlokometse hantle mme le lerato lohole le tswang ho motswalle wa yona, Sisanda, le ne le sebetsa mehlolo.

Ka tsatsi le leng motsamaisi wa polokelo ya diphoofolo a kopa Sisanda hore a fe motswalle wa hae e motjha lebitso.

“Ke nahana hore Thokozani ke lebitso le monate,” ha rialo Sisanda.

Letsatsing le hlahlamang motsamaisi wa polokelo ya diphoofolo a letsetsa titjhere ya Sisanda mohala. A mema bomphato ba Sisanda kaofela ho tla kopana le Thokozani. Thuhlo e bohehang e ne e se e hodile e le telele mme e le matla ho feta dikgweding tse tharo ho tloha ketelong ya pele ya Sisanda.

Ka letsatsi la leeto, bana ba mashome
a mane ba Kereiti ya 3 ba ne ba eme
hekeng ya polokelo ya
diphoofolo ba se ba
tatetse hore e bulwe.

Yaba ka motlotlo
Sisanda o etella
bohle pele ho ya ho
Thokozani. Bana ba
bang ba ne ba shebile
thuhlo e telele ka ho
makala ho hoholo. Ba
bang ba ne ba tsheha
empa ba tshohile.
Titjhere ya bona yena,
Moftsn Khanyile, o ne
a bososela feela.

“Motswalle wa hao o
motle, Sisanda. O bile
mosa ho yena,” a rialo
ka bonolo.


“Lebitso la hae ke mang?” ha botsa e mong wa bashanyana.

“Thokozani,” ha araba Sisanda.

“Thokozani e bolela ‘thabang’,” ha hlalosa Moftsn Khanyile.

Bana ba dula fatshe ho mamela ha Sisanda a bala pale eo a e
baletseng Thokozani ka letsatsi leo ba kopaneng kgetlo la pele ka
lona. Motsamaisi wa polokelong ya diphoofolo a nka ditshwantsho.
Bahahlaudi ba neng ba feta moo ba nka ditshwantsho le bona.
Esitana le raditshwantsho ya neng a etswa phatlalatsong ya
koranta ya lehae a tlanyatsa ka khemera le yena. O ile a tshepisa
hore setshwantsho sa bona se tla be se le koranteng haufinyane.
Bohle ba etsa ditlatse le mahofi.

A, mpho e ntle ruri! Ho balla motswalle.



• IQAPELE!

- Kgothaletsa bana ba hao ho hlalosa pale ka ho ba kopa ho taka kapa
- ho penta setshwantsho sa karolo eo ba e ratang ka ho fetisia.



Mpho ya Sisanda

Pale ka Gcina Mhlophe • Ditshwantsho ka Jiggs Snaddon-Wood



Setshwantsho

Toroya kapa o take setshwantsho sa karolo eo o e ratang paleng ena.



Ho bala

Kgetha e nngwe ya dipale tseo o di ratang haholo tseo o ka di ballang motho e mong, jwalo kaha Sisanda a entse paleng. Kapa kgetha buka ya dipale eo o e ratang mme o sebedise ditshwantsho ho o thusa ho pheta pale eo.



Ho ngola

Paleng, raditshwantsho wa koranta ya sebaka seo o ile a nka Sisanda senepe a ntse a balla bana ba bang ba leng ka tlelaseng ya hae. Ngola tlaleho ya koranta e tla tsamaya le senepe seo.



Mosebetsi wa matsoho

Sebedisa dintho tsa tlhaho (jwalo ka majwe, lehlabathe, makgasi, makala) ho etsa sebaka se bolokang diphoofolo. Ebe o sebedisa hlama ya ho bapala kapa letsopa ho bopa thuhlo le diphoofolo tse ding tse phelang moo.



Tshebetso

Pheta kapa o bale pale ka lenseswe le phahameng eo o nahanang hore e ka thusa motho ya hlonameng hore a ikutlwe a le betere.